بەرنامەو پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دیموکراتی کوردستان

پێشەکی

ڕەوتی پێکهێنانی دەوڵەت - نەتەوەکان لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بەدوای شەڕی یەکەمی جیهانی دا، ئەو ئیمکانەی بە کورد نەدا تا ئەو نەتەوە دێرینەی ناوچەکەش ببێتە خاوەن دەوڵەتی سەربەخۆ . نەبوونی وشیاریی نەتەوەیی کورد لە ئاستی پێویستدا لە سەرەتای سەدەی بیستەم دا لە لایەک و دەستتێوەردانی نادادپەروەرانەی زلهێزەکانی ئەو سەردەمە لە کاروباری ناوچەکەی ئێمەدا لە لایەکی دیکەوە، بوون بە هۆی بێبەشکرانی نەتەوەی کورد لە دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی. ئەم بارودۆخە بوو بەهۆی دارشتنی سنووری دەوڵەت_نەتەوە تازەپێکهاتووەکانی ناوچەکە بە قازانجی چەند نەتەوەیەک و لەسەر حیسابی دووبارە دابەشکردنەوەی کوردستان و حاشا کردن لە پێناسی نەتەوەیی کورد و مافی بەشداربوونی ئەم نەتەوەیە لە دەسەڵاتی سیاسی دا. هەر ئەو غەدرە مێژووییەش بوو بە سەرەتای دەورەیەکی نوێی خوێناوی لە خەباتی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەی کورد لە پێناوی وەدیهێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووس دا.

هەرچەند پلانی سڕینەوەی سیستماتیکی پێناسی نەتەوەیی کورد لە ئێرانیش دا، بەشێکی جیانەکراو لە پڕۆژەی سەقامگیرکردنی دەوڵەت_نەتەوەی ئێرانی بە هاتنە سەرکاری ڕەزاشای پەهلەوی بووە، بەڵام هەموو ئەو هەوڵانە نەیان توانیوە ڕێ لە ڕەوتی سرووشتیی گەشەسەندنی مێژوویی کەسایەتیی نەتەوەیی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بگرن. ناسیۆنالیزمی مۆدێرنی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش، کە بەشێوەیەکی شایانی تێگەیشتن لە لایەکەوە بەرهەمی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

پێگەیشتنە بابەتییەکانی کۆمەڵگای کوردی و لە لایەکی دیکەشەوە بەرهەمی خەباتی نەتەوەیی بژاردەی رووناکبیری کورد بوو لەرێی پێکهێنانی کۆمەڵەی 'ژ.ک' ەوە لە ساڵی ١٣٢١ی هەتاوی دا شێوازی رێکخراوەیی بەخۆیەوە گرت. پێناسەی کۆمەلەی ژ.ک بنچینەی لە سەر بەرزبوونەوەی بیری نەتەوەیی و رزگاریی کورد لە هەموو کوردستان و دامەزرانی دەولەتی نەتەوەیی بۆ کورد بوو. ژ.ک لە پاش ٣ ساڵ، بە هۆی بەرینبوونەوەی مەودای چالاکی و لە سەروبەندی پێکهاتنی زەمینە بۆ پێکهێنانی دەسەلاتێکی کوردی لە رۆژهەلاتی کوردستان، کە هەموو چین وتوێژەکانی ئەو سەردەمەی کۆمەڵگای کوردەواری لە ڕیزەکانی خۆی دا جێ بکاتەوە، جێگای خۆی دا بە حیزبی دیموکراتی کوردستان. بەم پێیە، حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ٢٥ی گەلاوێژی ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوی بەرامبەر بە ١٦ی ئووتی ١٩٤٥ی زایینی دا بە رێبەرایەتیی پێشەوا قازی محەممەد، دامەزرا.

دامەزرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە سەر بناخەی کۆمەڵەی ژ.ک. بە نوختە گۆڕانێکی گرینگ لە مێژووی گەلی کورد و بە سەرەتای قۆناخێکی نوێ لە خەباتی نەتەوەکەمان دەژمێردرێ. بە ڕێبەرایەتیی ئەم حیزبە بوو کە گەلی کورد بۆ یەکەم جار لە مێژووی تازەی خۆی دا توانی کۆماری کوردستان لە بەشێکی کوردستان‌دا پێک بهێنێ. کۆماری کوردستان بۆ یەکەم جار ستاتووی دەسەلاتی کوردی بە شێوەیەکی مودێرن و بە نێوەرۆکێکی دیموکراتیکەوە، نیشان دا. هەرچەند کۆماری کوردستان پاش ١١ مانگ دەسەلاتداریی دیموکراتیک، بەهۆی هێرشی دەسەلاتی پاشایەتیی ئەو سەردەمەی ئێرانەوە جوانەمەرگ کرا، بەلام ئەزموونی دیموکراتیکی دەسەلاتداری لە کۆماری کوردستان دا، بەلاپەڕەیەکی زێڕینی مێژووی خەباتی سیاسیی گەلی کورد لە پێناوی وەدیهێنانی مافە نەتەوەیی و دیموکراتیکەکانی دا دێتە ئەژمار. جەوهەری دیموکراتیکی دەسەلاتداری لەو کۆمارەدا کە لەجێدا بنەمای لەسەر ئەسڵی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

ریزگرتن لە ئیرادەی خەڵکی کوردستان لەلایەک و هەوڵدان لە پێناوی پێکەوەژیانێکی تێکەڵ بە هاورێزی لەگەڵ نەتەوەکانی دراوسێی لەلایەکی دیکە دانرابوو، نەک هەر لە ئاستی کوردستان و ئێرانی ئەو سەردەمەدا، بەلکوو هەم ئەوسا و هەم ئێستا لە هەموو رۆژهەلاتی نێوەراست دا بە رووداوێکی گرنگ دادەنرێ. هەرچەند پێشەوا قازی محەممەد و بەشێکی دیکە لە رێبەرانی حیزب و کۆمار لە پێناوی خەباتی رزگاریخوازانەیان دا بە فەرمانی رێژیمی پاشایەتیی ئێران لە سێدارە دران، بەلام ئەزموونی دیموکراتیک و پێشکەوتنخوازانەی کۆماری کوردستان هەروا رێ نیشاندەری نەوە لە دوای نەوەی بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی گەلی کورد بووە و دەبێ.

لەگەڵ ئەوەی رووخانی کۆماری کوردستان زەبرێکی بەژان بوو کە وە پەیکەری حیزبی دیموکراتی کوردستان کەوت، تێکۆشەرانی ئەم حیزبە لە ماوەیەکی بە نیسبەت کورت دا خۆیان رێک خستەوەو خەباتی رزگاریخوازانەی نەتەوەیی‌یان دەست پێکردەوە. حیزبی دیموکراتی کوردستان لەماوەی نیزیک بە ٦٣ ساڵ تەمەنی خۆی‌دا زۆر فەسڵی زێرینی لە مێژووی نەتەوەی کورددا تۆمار کردوون، زۆر سەرکەوتنی گەورەی بە دەست هێناون‌و تووشی نوشوستی‌و تێشکانیش بووە. بێجگە لە دامەزراندنی کۆماری کوردستان کە لووتکەی سەرکەوتنی ئەم حیزبەو بە گشتی بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد بوو، ئەم حیزبە بزووتنەوەی پرشکۆی سالانی ٤٧ ـ ١٣٤٦ی بەرپا کردوە، چەند جار لە ململانەی هەڵبژاردن دا خۆی تاقی کردۆتەوەو هەموو جارێ سەرکەوتنی بەدەست هێناوەو سەرەنجام بۆ ماوەی نیزیک بە چارەکە سەدەیەک خەباتێکی قارەمانانەی بە دژی دیکتاتۆریی ویلایەتی فەقیهی بەرێوە بردوە.

ئەم حیزبە هەر لەو کاتەدا رووخانی کۆماری کوردستان‌و تێک شکانی راپەرینی چەکدارانەی ٤٧ ـ ١٣٤٦ی بەخۆوە دیوەو چەند جار لە دەورانی رێژیمی پاشایەتی‌و رێژیمی ئیسلامیی‌دا کەوتۆتە بەرپەلاماری پۆلیس‌و بە

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

دەیان‌و سەدان تێکۆشەری کەوتوونەتە زیندانەوە کە زۆربەیان حوکمی قورس‌و تەنانەت ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە.

حیزبی دیموکراتی کوردستان لەو خەباتە قارەمانانەو پڕلە شانازی‌یەدا زیاتر لە پێنج هەزار کادرو ئەندامی شەهید بوون کە نیزیک ٢٥ کەسیان لە کادری رێبەری بوون‌و لە سەرووی هەمووشیانەوە ناوی سێ رێبەری پایەبەرز: پێشەوا قازی محەممەدو دوکتور قاسملووو دوکتور شەرەفکەندی دەدرەوشێتەوە.

لەپاش دەستپێکی پرۆسەی سەقەتی دروستکردنی دەوڵەت_نەتەوە لە ئێران دا ، دەسەڵاتی فەرمانڕەوا چ لە سەردەمی پاشایەتی و چ لە سەردەمی کۆماری ئیسلامی دا، هیچ کات ئامادە نەبووە هەنگاوێک بۆ چارەسەری پرسی نەتەوایەتیی کورد و نەتەوەکانی دیکەی نێو ئێران هەڵێنێتەوە. روانگەی تەواویەتخوازانەی دەسەڵاتی فەرمانڕەوا و حاشاکردن لە فرەنەتەوەبوونی ئێران و پرسی نەتەوایەتی و رەوای کورد، هۆکاری بەردەوامبوونی ئەو کێشەیە بووە.

مەسەلەی کورد لە ئێران دا بەردەوام نەک هەر لە لایەن دەسەلاتی ناوەندی یەوە بەلکوو لە لایەن ناسیۆنالیزمی ئێرانی لە دەرەوەی دەسەلاتی رەسمی و، تەنانەت لەلایەن بەشێک لە ئوپۆزیسیونی سەراسەری و رووناکبیرانی ئێرانیشەوە وەک مەسەلەیەکی نەتەوەیی حاشای لێ‌کراوە. گرفتی ئەو روانگەیە لەوەدایە کە لەبری ئەوەی نێوەرۆکی نەتەوەیی مەسەلەی کورد و مافی ئەم گەلە بۆ بڕیاردان لە سەر چارەنووسی خۆی بکا بە بنەما، دەیهەوێ لە رێی چاونووقاندن و خۆگێلکردن لەو راستی یەوە، هەوڵ بۆ پاراستنی هێژێمونیی پێناسی نەتەوەی حاکم بدا. وەک تابۆ راگرتن و بەبنەما وەرگرتنی تەواویەتی ئەرزیی ئێرانیش، هیچ نیيە جگە لە ئامرازێک لە خزمەتی ئەو بیرە نادیموکراتیک و شۆڤینیستی یە دا.

هەر بەهۆی ئەو روانگە تەواویەتخوازانەی تویژی دەسەڵاتدارەوەیە کە تەنانەت باسی دیموکراسییش لە پێوەندی لە گەڵ پرسی نەتەوایەتی لە ئێران دا، خوێندنەوەیەکی چەواشەکارانەی بۆ دەکرێ. بزووتنەوەی کورد لە رەوتی خۆی دا هەمیشە نەبوونی دیموکراسیی بە هۆکاری چارەسەرنەکرانی مەسەلەی کورد داناوە. ئەزموونەکانی رابردوو دەری دەخەن کە نەتەوەی کورد پێشوازیی لە چارەسەری دیموکراتییانەی مەسەلەی نەتەوەیی کورد لە رۆژهەلاتی کوردستان دا کردوە. بەڵام بەداخەوە لە بەر نادیموکرات بوونی دەسەڵاتی زاڵ بەسەر کوردستان دا، بەردەوام ویستی ئاشتیخوازانەی گەلی کورد بە زمانێکی نادیموکراتیک و تێکەڵ بە زەبروزەنگ وەڵام دراوەتەوە. نیەتی ئاشتیخوازانە و ویستی کەڵکوەرگرتن لە دیالۆگ و وتوویژ بۆچارەسەری مەسەلەی نەتەوایەتیی کورد لە رۆژهەلاتی کوردستان، یان هەر لە لایەن نوێنەرانی دەسەڵاتی فەرمانڕەواوە رەت کراوەتەوە یان وەک داوێک بۆ لە نێو بردنی رێبەرانی سیاسی و لاوازکردنی بزووتنەوەی کورد، کەڵکی لێوەرگیراوە.

ئەزموون و رەوتی رووداوەکان دەریان خستوە کە پرۆژەی دروستکردنی دەوڵەت_نەتەوەی ئێرانی، لە سەر بنەمای کۆکردنەوەی دەسەڵات لە ناوەند و حاشاکردن لە پێناسی نەتەوەکانی ئێران و سەپاندنی پێناسی نەتەوەیەک بەسەر هەموو نەتەوەکانی دیکەدا، هیچ کاتێک جێی نەگرتوە. لەئارادا بوونی پرسی نەتەوەکان وەک گرینگترین پرسی سیاسی لە ئێرانی ئەمرۆدا، بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگری ئەو راستی یەیە. سووربوون لەسەر رەوتی ناسیۆنالیزمی تەواویەتخوازی ئێرانییش کە هەر لە سەرەتاوە بە سەقەتی لە دایک بووە، شتێک نیە جگە لە هەوڵێکی نابەرپرسانە بە ئاقاری درێژەدان بە سەنتەرگەرایی یەکی مێژوویی و لە سەر حیسابی لێڵکردنی هەرچی زیاتری ئاسۆی پێکەوەژیانی داخوازانەی نەتەوەکانی نێو ئێران.

بۆیە، لە ڕوانگەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانەوە، لەبەر رووناکایی ئەو خاڵەی سەرەوەدا و بەلەبەرچاوگرتنی ویستی لەمێژینەی نەتەوەی کورد و

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

ڕەوتی سیاسیی ئێستای کوردستان، مەسەلەی نەتەوایەتیی کورد تەنیا کاتێک بەتەواوی چارەسەر دەکرێ کە ڕەوتی سروشتیی خۆی ببڕێ و ویستی داخوازانەی نەتەوەی کورد بکا بە بنچینە. دەرەتانی پێکەوە ژیانی داخوازانەی نەتەوەکانی ئێرانیش – سەرەڕای ئەو مێژووە پڕ ستەم و کارەساتەی ڕابردوو – کاتێک دەڕەخسێ کە بێ ئەملاوئەولا ڕێزگرتن لە ئیرادەی سیاسیی نەتەوەکانی نێو ئێران و یەک لەوان نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دا، بکرێ بە بنەمای چارەسەری پرسی نەتەوەیی بۆ داهاتووی ئێران.

نێوەرۆکی بەرنامەی حیزبی دیموکراتی کوردستان ڕەنگدانەوەی ویستی نەتەوەیی و دیموکراتیکی خەڵکی کوردستانە. ئەندامان و لایەنگرانی حیزب دەبێ ئەو بەرنامەیە بەرنە نێو کۆمەلانی خەڵکی کوردستان و نێوەرۆکی بەندەکانی بۆ خەڵک شیبکەنەوە. هاوڕێیانی حیزبی لە گەڵ ئەوەی ڕوونکردنەوەی بیروڕای حیزب لە سەر مەسەلە سیاسی و ئابووری و کۆمەلایەتی و فەرهەنگی یەکان بۆ کۆمەلانی خەڵک بە ئەرکی خۆیان دەزانن، دەبێ لە پێناو پتەوکردنی هەرچی

زیاتری پێوەندیی بەرینی حیزب و گەل و، گەشەدارترکردنی بواری دیموکراتی یانەی بزووتنەوەی گەلەکەمان، بە سینگفراوانی یەوە پێشوازی لە ڕەخنە و و ڕێنوێنی و پێشنیاری ئەوانیش بکەن.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

بەرنامەی حیزبی دیموکراتی کوردستان

فەسڵی یەکەم، ئامانجە گشتی یەکان

ماددەی یەکەم: ئامانجی ستراتیژی

ئامانجی ستراتیژیکی حیزبی دیموکراتی کوردستان، وەدیهێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوەی کوردی رۆژهەڵاتی کوردستان لە ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدرال و لە شێوەی **کۆماری کوردستان** دایە.

یەکیەتیی داخوازانە و دادپەروەرانە، بەردی بناخەی پێوەندیی کۆماری کوردستان لە گەڵ نەتەوەکانی دیکەی ئێرانە.

ماددەی دووەم: پێناسەی کۆماری کوردستان

کۆماری کوردستان پێکهاتەیەکی نەتەوەیی، دیمۆکراتیک و کوردستانی‌یە.

١_ کۆماری کوردستان دەسەڵاتێکی سیاسیی گەلی یە کە لە لایەن کۆمەڵانی خەڵکەوە بڕیاری لە سەر دەدرێ.

٢_ کۆماری کوردستان پێناسەیەکی نەتەوەیی هەیە چونکە هێمای کۆتاییهێنان بە ستەم و بندەستی‌یە و نوێنگەی دەسەڵاتی نەتەوەیی کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستانە.

٣_ کۆماری کوردستان دیموکراتیکە چونکە بە دەنگی خەڵک هەڵدەبژێردرێ وبە پێی ویست و ئیرادەی خەڵک بەرێوە دەچێ.

٤_ کۆماری کوردستان پێناسەیەکی کوردستانیی هەیە چونکە مافە رەواکانی هەموو کەمایە تی یە نەتەوەیی، ئێتنیکی، کلتووری و ئایینی یە جیاوازەکانی نێو ئەو کۆمارە دەپارێزێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

ماددەی سێیەم: چوارچێوەی جوغرافیایی

چوارچێوەی جوغرافیایی کۆماری کوردستان بە لەبەرچاو گرتنی هۆیەکانی جوغرافیایی و ویستی زۆرینەی دانیشتوانی هەر ناوچەیەک، دیاری دەکرێ.

فەسلی دووەم:

بنەماکانی پێکهاتەی کۆماری کوردستان

ماددەی چوارەم: سیستمی دەسەڵات لە کۆماری کوردستان دا

دەسەلات لە کۆماری کوردستان دا لە سەر بنەمای ئەم پرەنسیپە گشتی یانەی خوارەوە پێک دێ وبەڕێوە دەچێ:

١_ هەموو دەسەڵاتێک لە ئیرادە و دەنگی خەڵک سەرچاوە دەگرێ. دەسەڵاتەکانی جێبەجێکردن، قانوندانان و دادوەری بەشێوەیەکی راستەوخۆ یان ناراستەوخۆ لە نوێنەرانی خەڵک پێک دێن. نوێنەرانی خەڵک لە هەڵبژاردنی راستەوخۆو ئازاد و وەک یەک و نهێنی دا لە لایەن خەڵکەوە هەڵ دەبژێردرێن.

٢_ هەڵبژاردن لە سەر بنەمای هەر تاکێ یەک دەنگ و، بایەخی یەکسانی دەنگەکان دەبێ، بە بێ لەبەرچاوگرتنی هیچ جۆرە هەلاواردنێکی ئێتنیکی، ئایینی، رەگەزی و ئاستی کۆمەلایەتی.

٣_ ئیمکانی بەشداری لە هەڵبژاردن و هەڵبژێران بۆ ئۆرگانەکانی دەسەڵاتدا بە شێوەیەکی یەکسان بۆ هەمووان دابیندەکرێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

٤_ خەڵک دەبێ ئیمکانی شوێن دانان لە سەر بڕیارەکان و کونترۆل لە سەر چۆنیەتیی جێبەجێکردنی دەسەڵات و تەنانەت ئیمکانی لە سەر کارلابردنی دەسەڵاتدارانی هەڵبژاردەی خۆیانیان هەبێ.

٥_ پرەنسیپی زۆرینەی دەنگ نابێ مافی کەمینە پێشێل بکا. بنەمای دیموکراسی لە کۆماری کوردستان دا لە سەر بەشداریی هەموو خەڵک دادەنرێ. مافی بەشداریی ڕێژەیی هەموو ئەو گرووپانە کە بە پێی پرەنسیپی زۆرینە و بە هۆی جیاوازیی ئێتنیکی، ڕەگەزی و ئایینی لە کەمینەدان و ناتوانن خاوەنی نوێنەری خۆیان لە دەسەڵات دا بن، دەستەبەر دەکرێ و دەپارێزرێ.

ماددەی پێنجەم: لێک جیابوونی دەسەڵاتەکان

لە کۆماری کوردستان دا دەسەڵاتی قانوون دانان و جێبەجێکردن و دادوەری لە یەکتر جیان.

ماددەی شەشەم: دەسەڵاتی جێبەجێکردن

دەسەڵاتی جێبەجێکردن و ئۆرگانی بەڕێوەبەریی کۆماری کوردستان بە پێی سیستمی پارلەمانی لە لایەن پارلەمانەوە دەنگی بۆ وەردەگیرێ و لە بەرانبەر پارلەمان دا بەرپرسیارە.

ماددەی حەوتەم: سەرۆکایەتیی کۆماری کوردستان

سەرۆکی کۆماری کوردستان لە لایەن خەڵک و لە ڕێگای هەڵبژاردنی ئازادەوە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو کە بە پێی قانوون دیاری دەکرێ هەڵ دەبژێردرێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

ماددەی هەشتەم: پارلەمانی کوردستان

پارلەمانی کوردستان بەرزترین ئورگانی قانونندانانی کۆماری کوردستانە. نوێنەرانی پارلەمان لە چوارچێوەی سیستمی فرە حیزبی و لە کێبەرکێی ئازاد و دیموکراتیک دا لە لایەن خەڵکەوە هەڵ دەبژێردرێن.

لە هەڵبژاردن دا ماف و مەودای بەشداری و خۆکاندیدا کردن لە هەڵبژاردن بۆ ئورگانەکانی بڕیاردەری سیاسی لە دەرەوەی لیستەی حیزبەکان بۆ هەر تاکێکی سەربەخۆ دەستەبەر دەکرێ.

ماددەی نۆیەم: دەزگای دادوەری

دەزگای دادوەری سەربەخۆیە. ئەندامەکانی دەزگای دادوەری بە پێشنیاری سەرکۆماری کوردستان و بە پەسندی پارلەمان دیاری‌دەکرێن.

ماددەی دەیەم: جیایی دین لە دەسەڵاتی سیاسی

لە کۆماری کوردستان دا ئایین لە دەسەڵاتی سیاسی جیایە و پێرەوی لە پرەنسیپی سیکولار لە دەوڵەت دا دەکرێ. هەموو دانیشتووانی کوردستان لە
هەڵبژاردنی ئایین و مەزهەب دا ئازادن.

ماددەی یازدەیەم: رەمزی نەتەوەیی

کۆماری کوردستان خاوەنی ئالا و سروودی نەتەوەیی خۆیەتی. ئالای دەوڵەتی فیدراڵ لە تەنیشت ئالای کوردستان لە دام و دەزگاکانی کۆماری کوردستان دا هەڵ دەکرێ.

ماددەی دوازدەیەم: زمانی رەسمی لە کۆماری کوردستان دا

زمانی کوردی زمانی رەسمیی کۆماری کوردستانە. لە هەموو پلەکانی خوێندن دا ئەم زمانە بەکاردەهێنرێ. خوێندن لە کۆماری کوردستان دا هەتا ١٥ساڵی بۆ هەمووان ئیجباری‌یە. لە تەنیشت زمانی کوردی، زمانی

ڕەسمیی دەوڵەتی فیدراڵ لە پۆلی چواری سەرەتایی بەرەو سەر دەخوێندرێ و بۆ نامەنووسینی ئیداری لە نێوان کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێران و دەوڵەتی فیدراڵ و ئیدارەکانی سەربە دەوڵەتی فیدراڵ لە کوردستان دا بەکار دەبرێ.

ماددەی سێزدەیەم: کۆماری کوردستان و دەوڵەتی فیدراڵ

کاروباری پێوەندیی نێو دەوڵەتی، دیفاعی میللی (سوپا)، دانانی بەرنامەی درێژخایەنی ئابووری و سیستەمی دراوی لە ژێر دەسەلاتی دەوڵەتی فیدراڵ دایە. بێجگە لەوانە، سەلاحییەتی بەڕێوەبردنی دەزگای دەوڵەتی لە کوردستان بەدەست دام و دەزگاکانی کۆماری کوردستانەوەیە. خەڵکی ناوچەی ژێر دەسەلاتی کۆماری کوردستان بەپێی حەشیمەت و بێ هیچ جیاوازییەک لە بەڕێوەبردنی کاروباری دەوڵەتی فیدراڵ دا بەشدار دەبن.

ماددەی چاردەیەم: دابین کردنی نەزم و هێمنی لە کوردستان دا:

دابین کردنی هێمنی و نەزمی نێوخۆ لە کوردستان لە ئەستۆی هێزی پێشمەرگە و ئۆرگانە ئینتیزامییەکانی دیکەی کۆماری کوردستانە. ئەرکی سوپا دیفاع لە سەربەخۆیی و پاراستنی سنوورەکانی وڵاتە و هەقی نیە دەست لە کاروباری هێمنی و نەزمی نێوخۆیی وەربدا.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

فەسلی سێیەم:
پرەنسیپ و ئەرکە گرینگەکانی کۆماری کوردستان

ماددەی پازدەیەم: ئازادی یە دیموکراتیکە سیاسی و کۆمەڵایەتی یەکان

١_ کۆماری کوردستان بەرپرسە لە پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و دابینکردنی میکانیزمی تایبەتی بۆ چاوەدێریی دابین کرانی ئەو مافانە بۆ هەموو دانیشتووانی کوردستان. لە کۆماری کوردستان دا ماف و ئازادی یە تاکەکەسی و گشتی یەکان وەک ئازادیی بەیان، چاپەمەنی و ڕێکخراو لەچوارچێوەی قانون دا بەشێوەیەک دەستەبەر دەکرێن کە لەگەڵ مەنشووری مافی مرۆڤ دا تەبا بێ.

٢_ ئازادی لە کۆماری کوردستان دا بە مانای ئازادبوونی هەر دانیشتوویەکی کوردستانە لە پێشخستنی کەسایەتیی خۆی لە هەموو بوارەکانی ژیانی دا. ئەرکی دەسەڵاتە کە ئیمکانی یەکسان بۆ هەموو تاکەکانی کۆمەڵ بۆ بەهرەمەند بوون لەم ئازادیی یە دابین بکا و پارێزگاریی لێ بکا. هەروەها دابینکردنی ئازادیی تاک وەک مافی هاونیشتمانی، ئازادی لە هەبوونی بیروباوەری سیاسی، ئایین و مەزهەب دا، بە جۆرێک کە مافی تاکەکانی دیکەی کۆمەڵ پێشێل نەکا، ئازادی لە هەڵبژاردنی شوێنی ژیان و کار، ئەندام بوون یان هاتنەدەر لە کۆڕو ڕێکخراوی سیاسی، کۆمەلایەتی و کلتووری لە ئەرکە گرینگەکانی کۆمارە.

٣_ کۆماری کوردستان پارێزگاری لە مافەکانی منداڵان لە بنەماڵە و لە کۆمەڵ دا، بە ئەرکێکی گرینگی سەرشانی خۆی دەزانێ. لەو پێوەندییەدا پێرەوی لە پەیماننامەی نێونەتەوەیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە مافی منداڵان دەکا و پلانی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

چڕوپڕی پەروەردەیی بۆ دادەڕێژێ. نواندنی هەرچەشنە توندوتیژی یەک بەرامبەر بە منداڵان و کەڵکوەرگرتنی خراپ لە توانایی منداڵان، قەدەغەدەکرێ.

ماددەی شانزدەیەم: سەروەریی قانون

١_ لە کۆماری کوردستان دا قانوون لە سەرووی هەموو دەسەڵاتێکەوەیە.

٢_ هەموو تاکەکانی کۆمەڵ لە بەرانبەر قانوندا یەکسانن. پێشێلکردنی قانون

بە هەر ڕێگایەک داو لەلایەن هەرکەسێکەوە ناڕەوایەو سزای قانونیی بەدواوەیە.

ماددەی حەڤدەیەم: دادپەروەریی کۆمەڵایەتی

کۆماری کوردستان هەوڵ دەدا ئیمکانی کار بۆ هەمووان پێک بێنێ ، داهاتی گشتی بە جۆرێک دابەش دەکا کە یارمەتی بە بەرزکردنەوەی ئاستی ژیانی کەسانی کەم داهات بکا و بۆ دابین کردنی یارمەتی یە کۆمەلایەتی یەکان، هەنگاو هەڵ دێنێتەوە.

ماددەی هەژدەیەم: کۆمەڵگای مەدەنی

گەشەسەندنی کۆمەڵگای مەدەنی نێوەرۆکی دیموکراتیک و مۆدێڕنی کۆمار دەستەبەر دەکا. لەو پێوەندی یەدا:

١_ پشتیوانی لە گەشەسەندنی کۆمەڵگای مەدەنی لە کوردستان لە ئەرکەکانی سەر شانی کۆماری کوردستانە.

٢_ بەستێن سازی بۆ دووبارەبنیاتنانەوەی شێوەی پێوەندیی دوولایەنەی نێوان کۆمەڵ و حکوومەت لە سەر بنەمای فەرهەنگێکی دیموکراتیک و

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

ئەسڵی لێپرسراویەتیی دوولایەنە، لە ئەرکە سەرەکی یەکانی کۆماری کوردستان دەبێ.

ماددەی نۆزدەیەم: یەکسانیی ژن و پیاو

١ـ کۆماری کوردستان هەوڵدان بۆ دابینکردنی یەکسانیی ژنان و پیاوان لە نیو خێزان، لە نیو کۆمەڵ و لە مەیدانی کار و دەسەلاتدا بە ئەرکێکی گرینگی خۆی دادەنێ.

٢ـ کۆماری کوردستان لابردنی نابەرابەری و دابینکردنی یەکسانیی ژن و پیاو لە هەموو بوارەکانی ژیان دا بە بەردی بناغەی دروستکردنی کۆمەڵگایەکی مەدەنی، پێشکەوتوو و دیموکراتیک لە کوردستان دا، دەزانێ. ئەرکی کۆماری کوردستانە کە بۆ بەدیهێنانی یەکسانیی تەواوی ژن و پیاو لە هەموو بوارەکانی ژیانی کۆمەلایەتی، ئابووری و دەسەلاتی سیاسی دا، لە رێگای تێگەیاندن و بە پشتیوانیی قانون هەنگاوی جیددی و بەردەوام هەڵێنێتەوە.

ماددەی بیستەم: ژینگە و سەرچاوە سروشتی یەکان

١ـ کۆماری کوردستان لە پێناوی پارێزگاری لە سروشتی کوردستان و مسسۆگەر کردنی لەشساغی و ژیانێکی باشتر بۆ دانیشتووانی ئێستا و نەوەکانی داهاتووی کوردستان دا، بایەخێکی زۆر بە پاراستنی ژینگە دەدا.

٢ـ بوونی ئابووری یەکی پێشکەوتوو تا رادەیەکی زۆر پەیوەستە بە کەڵکوەرگرتنی کارناسانە لە پاشەکەوت و سەرچاوە سروشتی و ژێر زەوییەکان. کۆماری کوردستان دەبێ بۆ پاراستن و کەڵکوەرگرتن لەم سامانە گشتی یانە لەکوردستان دا خاوەن پلان و بەرنامەی تایبەتی بە هاوکاری لەگەڵ دەوڵەتی فیدراڵ بێ.

٣ـ ئەرکی کۆماری کوردستانە کە لە هەموو پرۆژە و پرۆگرامێک دا لایەنی ژینگەپارێزی لەبەرچاو بگرێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

فەسڵی چوارەم:
ئامانجی درێژخایەنی حیزب

ماددەی بیست و یەکەم:

١ـ ئامانجی درێژخایەنی حیزبی دێموکراتی کوردستان هەوڵدانە بۆ پێکهێنانی کۆمەڵگایەک لەسەر بنەمای بایەخەکانی سوسیالیزمی دێموکراتیک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دا.

٢ـ لەم کۆمەڵگایەدا کە بایەخەکانی سوسیالیزمی دێموکراتیک پەیڕەو دەکرێن بەرژەوەندی گشتیی خەڵک ئامانجی سەرەکییە.

٣. جەوهەری دێموکراتیک بوونی ئەم سیستمە لەوە دایە کە پێکهاتنی، لە پرۆسەی ریفورمدا، بە شێوازێکی دێموکراتیکو لە ڕێگای بەشداریکردنی خەڵکەوە دێتە دی.

٤ـ بنەمای سوسیالیزمی دێموکراتیک لەسەر دادپەروەریی کۆمەڵایەتی دادەمەزرێ، لەم کۆمەڵگایەدا ستەمی نەتەوەیی، ئێتنیکیو ڕەگەزی، نامێنێو هەوڵ دەدرێ مەودای نێوان چینەکان کەم بکرێتەوە.

٥. لە سوسیالیزمی دێموکراتیک دا پەیڕەوی لە سیستمی بازاڕی ئازادی چاوەدێری کراو لەلایەن دەسەڵاتی سیاسیو دێموکراتیکی خەڵکەوە دەکرێ.

٦ـ لەم سیستمەدا بۆ پاراستنی پارسەنگی ڕێژەی کۆمەڵایەتیو دەسکەوتە کۆمەڵایەتیو دێموکراتیکەکان، بێجگە لە نیزامی (یەک کەس یەک دەنگ) سەندیکاکان، یەکیەتی یە کرێکاری یەکانو دامەزراوە جۆراوجۆرە کلتوورییەکان دەبێ هەرچی زۆرتر ڕێک بخرێن.

٧ـ خۆ گونجاندن لەگەڵ هەلومەرجی تایبەتیی وڵاتەکەمان (کۆمەڵگا)و ڕەچاوکردنی قازانجی نەتەوەیی دوو پرەنسیپی سەرەکین بۆ پیادەکردنی سوسیالیزمی دێموکراتیک.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

فەسلی پێنجەم:
یەکیەتیی نەتەوەکان لە ئێران

ماددەی بیست و دووەم: ڕێگای دروستی یەکیەتیی نەتەوەکان لە ئێراندا

حاکمیەتی کۆماری و دیموکراتیک لە بەڕێوەبەرایەتی دا دەتوانێ ببێتە دەستەبەری هاوپێوەندی و هاوپەیمانی یەکی پتەوتر لە نێو نەتەوەکانی ئێران داو زەمینەسازی پێکەوەژیانێکی داخوازانە و دادپەروەرانە، لە چوارچێوەیەکی دیاریکراو لە ئێرانی دواڕۆژدا.

حیزبی دیموکراتی کوردستان هەموو نەتەوەکانی ئێران بە دۆستی نەتەوەی کورد دەزانێ و لە خەباتی نەتەوە زۆرلێکراوەکان بۆ رزگاری لە ستەمی نەتەوایەتی و دابین کردنی مافی بەرابەر بۆ هەموویان پشتیوانی دەکا. لە روانگەی حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە یەکیەتیی نێوان نەتەوەکان پێویستە ئەم ئەسڵانەی خوارەوەی تێدا رەچاو بکرێن:

١_ هەر نەتەوەیەک ئازاد و سەربەست بێ لە بەڕێوەبردنی کاروباری ئیداریی ناوچەی خۆی بەهۆی نوێنەرانی هەڵبژێراوی خۆیەوە.

٢- هەرکام لە نەتەوەکان ئەو مافەیان هەبێ کە لە ڕێگای ڕێفراندۆمەوە دەنگ بە مانەوە یان هاتنە دەر لەو یەکیەتی‌یە بدەن.

٣_ هەموو نەتەوەکان بەپێی حەشیمەتیان لە بەڕێوەبردنی کاروباری دەوڵەتی فیدراڵ دا بەشدار بن.

٤_ ئێرانی فیدراڵ خاوەنی دوو ئەنجومەنی نوێنەرانو نەتەوەکان بێ. ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران بەپێی حەشیمەت دیاری بکرێنو هەڵ-بژێردرێن. بەڵام ئەندامانی ئەنجومەنی نەتەوەکان بۆ هەر کام لە نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ بەقەدەر یەک بنو هیچ بڕیارێکی گرنگ بەتایبەتی ئەو بڕیارانە کە پێوەندی‌یان بە چارەنووسی نەتەوەکانی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

ئێرانـەوە هەیـە بـەبێ پەسـند کـران لەلایـەن ئـەم ئەنجومەنـەوە کـاری پـێ نەکرێ.

٥_ ئەگەر بریارێک دژایەتیی لەگەڵ بەرژەوەندیی نەتەوەیی هـەر یـەک لـە نەتـەوەکان هـەبێ، مـافی ڤیتـۆ بـۆ نوێنـەرانی ئـەو نەتەوەیـە لـە ئەنجومـەنی نەتەوەکان دا پارێزراو بێ.

فەسلی شەشەم:
سیاسەت بەرامبەر بەشەکانی دیکەی کوردستان

مـاددەی بیسـتو سـێیەم: هەڵوێسـتی کۆمـاری کوردسـتان بەرانبـەر بـە بەشەکانی دیکەی کوردستان بەم جۆرەیە:

١ـ گەلی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستانو کورد لـە هـەر شـوێنێک بێ بە ئەندامی یەک نەتەوە دەناسێ.

٢ـ لە خەباتی رەوای نەتەوەی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بۆ دابینکردنی مافو ئازادیيە نەتەوايەتیيەکانی پشتیوانی دەکا.

٣ــ پـەنای سیاسـی بـەو کوردانـە دەدا کـە بـە هـۆی خـەباتی رزگاریخوازانەوە لە بەشەکانی دیکەی کوردستان دەکەونە بەر مەترسی و ناچار دەبن وڵاتەکەیان بەجێ بێڵن.

٤ـ پێوەنـدیی دۆسـتانەی سیاسـی و ئـابووریو بازرگـانی و فەرهـەنگی لەگـەڵ ئـەو بەشـانەی کوردسـتان دا دادەمـەزرێنێ کـە لـە چوارچێـوەی وڵاتەکەیاندا بە مافە نەتەوايەتیيەکانیان گەیشتوون.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

پێڕەوی نێوخۆی حیزبی دیموکراتی کوردستان

فەسڵی یەکەم: پێناسەی حیزب

ماددەی یەکەم: ناوی حیزب، "حیزبی دیموکراتی کوردستان"ـە

ماددەی دووەم: حیزبی دیموکراتی کوردستان، حیزبێکی رزگاریخوازی نەتەوەیی و دیموکراتە، کە ولاتپاریزان و ئازادیخوازانی رۆژهەلاتی کوردستان لە ریزەکانی خۆی دا کۆدەکاتەوە.

ماددەی سێیەم: حیزبی دیموکراتی کوردستان حیزبێکی سێکولارە و بڕوای بە جیایی دین لە دەسەلاتی سیاسی هەیە.

ماددەی چوارەم: حیزبی دیموکراتی کوردستان لە پێوەندی یەکانی خۆی لەگەڵ حیزب و رێکخراوەکان دا پەیرەوی لە پلورالیزمی سیاسی دەکا.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

فەسڵی دووهەم: ئەندامەتیی حیزب

ماددەی پێنجەم: مەرجەکانی بوون بە ئەندام

هەموو دانیشتوویەکی رۆژهەڵاتی کوردستان و هەموو کوردێکی رۆژهەڵات دەتوانێ ببێتە ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستان، بە مەرجێک:

ـ تەمەنی لە ١٨ساڵ کەمتر نەبێ.

ـ بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسند بکا.

ـ مرۆڤێکی خۆشناو و وڵاتپارێز بێ.

ماددەی شەشەم: شێوەی وەرگرتنی ئەندام

بۆ ئەوەی کەسێک بە ئەندام وەربگیرێ پێویستە:

ـ دوو ئەندامی حیزب بیناسێنن.

ـ لانی کەم شەش مانگ لەژێر تاقیکردنەوەدا بێ.

ـ ئەندامی حیزب و رێکخراوێکی سیاسیی دیکە نەبێ.

ـ لە لایەن زۆربەی ئەندامانی شانەیەکی حیزبی یان ئۆرگانێکی سەرەوەترەوە بە ئەندام وەربگیرێ.

تێبینی:

ئەو کەسایەتییە کۆمەڵایەتی، فەرهەنگی و زانستییانە کە خۆیان لە سیاسەت و بۆچوونەکانی حیزب بە نیزیک دەزانن وەک دۆستی حیزب رێزیان لێ دەگیرێ و لە هاوکاری و بیروڕاکانیان پێشوازی دەکرێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

فەسڵی سێیەم: ئەرک و مافەکانی ئەندام

ماددەی حەوتەم: ئەرکەکانی ئەندامی حیزب

ئەرکی ئەندامی حیزبە کە:

ـ بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی حیزب کە لە بەرنامەدا هاتوون، تێبکۆشێ.

ـ بۆ پاراستنی یەکیەتیی سیاسیو تەشکیلاتیی حیزب هەوڵ بدا.

ـ بەپێی پێڕەوی نێوخۆ پەیرەوی دیسیپلینی حیزب بێ.

ـ لە یەکێک لە ئۆرگانەکانی حیزب دا تێبکۆشێ.

ـ نهێنی یەکانی حیزب بپارێزێ.

ـ پلەی زانیاریی سیاسی و کۆمەڵایەتیی خۆی بەرێتە سەرێ.

ـ سیاسەتی حیزب بەرێتە نێو کۆمەڵانی خەڵکو پێوەندی لەگەڵ ئەوان بەهێز بکا و لە بیروڕا و ئەزموونی ئەوان کەڵک وەربگرێ.

ـ حەقی ئەندامەتی بدا.

ماددەی هەشتەم: مافەکانی ئەندامی حیزب

ئەندامی حیزب مافی ئەوەی هەیە کە:

- بە ئەندام یان بەرپرسی هەرکام لە ئۆرگانەکانی حیزب هەڵبژێردرێ
یان دیاری بکرێ.

- لە نێو خۆی حیزب دا راشکاوانە لە هەموو ئەندامێک یا ئۆرگانێک لە کۆبوونەوەکانی حیزبیدا رەخنە بگرێ.

- سیاسەتی حیزب بخاتە بەر پرسیار و پێشنیاری گۆڕینی بکا.

- لە رێگای تەشکیلاتی یەوە بە هەموو ئۆرگانێکی حیزبی پێشنیار بکا، بیروڕای خۆی پێ بڵێ یان پرسیاری لێ بکا.

- لە هەموو ئۆرگانێک لەلای ئۆرگانی سەرەوەتر شکایەت بکا.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

– لە هەر کۆبوونەوەیەکی ئۆرگانی خۆیدا کە تێکۆشانی حیزبی و سیاسیی ئەو هەڵ سەنگێنێ و بیهەوێ بڕیاری لەسەر بدا، بەشدار بێ.

ماددەی نۆیەم: سزادانی ئەندام

١_ ئەو کەسانەی ئەرکی خۆیان بەجێ ناگەیەنن یان بە پێچەوانەی پێڕەوی نێوخۆی حیزب دەبزوونەوە یان کردەوەیەک ئەنجام دەدەن کە زیان بە ئیعتیباری حیزب دەگەیەنێ، بە پێی رادەی تاوانەکەیان سزا دەدرێن. سزای حیزبی بریتییە لە:

_ سەرکۆنە بە دەم

_ سەرکۆنە بە نووسراو

_ ئەستاندنەوەی لێپرسراوی

_ هەڵپەساردن

_ دەرکردن لە حیزب

٢_ درێژترین ماوەی هەڵپەساردن ساڵێکە.

٣_ سزای حیزبی لەلایەن رێکخراوی حیزبیی هەر ئەندامێکەوە بە زۆرینەی دەنگ دیاری دەکرێ.

٤_ مەبەست لە سزای حیزبی، رێنوێنیی ئەندامە و تەنیا ئەوکاتە ئەندام سزا دەدرێ کە رێگای دیکە وەک رەخنە و ئامۆژگاری لە چاک کردنی ئاکاری ئەودا کاریگەر نەبووبێ.

٥_ ئەندامی دەرکراو مافی ئەوەی هەیە لە ئۆرگانی سەرەوەتر داوای پێداچوونەوە بکا و دەتوانێ ئەو داوایە بۆ کۆنگرەش بنێرێ.

٦_ ئەندامی هەڵپەسێردراو پاش ماوەی هەڵپەساردن رابردووی حیزبیی بۆ لەبەر چاو دەگیرێ و بەگوێرەی نەزەری ئۆرگانی خۆی بەرپرسایەتیی پێ دەدرێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

فەسڵی چوارەم: پێکهاتەی ڕێکخراوەیی حیزب

ماددەی دەیەم: قەوارەی حیزب

١_ ئەسڵە بنەڕەتییەکانی دارشتنی قەوارەی حیزب ئەوانەی خوارەوەن:

_ هەموو ئۆرگانەکانی حیزب لە خوارێوە بۆ سەرێ هەڵ-دەبژێردرێن.

_ ئۆرگانەکانی حیزب بە ڕێکوپێکی راپۆرتی تێکۆشانی خۆیان هەم بەو ئەندامانە کە هەڵیان بژاردوون و هەم بە ئۆرگانی سەرەوەتر دەدەنەوە.

_ لە ئورگانەکانی حیزب دا بریار بە شێوەی جەمعی و زۆرینەی دەنگ دەدرێ.

_ لەنێو حیزب دا بۆ هەموو ئەندامان بەبێ جیاوازی یەک دیسیپلین هەیە.

_ بڕیاری ئۆرگانی سەرەوەتر لەلایەن ئۆرگانی خوارەوەترەوە جێبەجی دەکرێ.

_ زانیاریی پێویست سەبارەت بە ئاڵوگۆڕ لە بوارەکانی نێوخۆیی تەشکیلات، مەسەلە سیاسی یەکان، و پەیوەندی یەکان، بە شیوەیەکی سیستماتیک لە نێو حیزب دا بڵاو دەکرێتەوە.

_ تەک پەرستی و سەرەرۆیی لە هیچ پلەیەکی تەشکیلاتی دا ڕێگای پێنادرێ و لێپرسینەوەی لە سەر دەکرێ.

– لە حیزبدا بوونی گرووپ و فراکسیۆنی ئاشکرای فیکری و سیاسی بە رەسمی دەناسرێ و هەموو گرووپێک هەقی هەیە بیروبۆچوونی خۆی لە نێو تەشکیلاتی حیزبدا دەرببڕێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

تێبینی: هەر چەشنە دەستەبەندی‌یەکی نهێنی بە تاوان دەژمێردرێ و سزای لەسەرە.

ماددەی یازدەیەم: ڕێکخراوەکانی حیزب

١ــ بناخەی ڕێکخراوی حیزب شانەیە. ژمارەی ئەندامانی شانە نابێ لە سێ کەس کەمتر بێ.

٢ــ ڕێکخراوەکانی حیزب لە ڕێی کومیتەی دێ، گەرەک، شار، ناوچە، شارستان و ناوەندەوە بەڕێوەدەبرێن.

٣ــ ئەرکی شانە و کومیتەکانی دێ، گەرەک، شار، ناوچە و شارستان و ناوەند بردنی سیاسەتی حیزب بۆ نێو کۆمەلانی خەلکو جێبەجێ کردنی بڕیارەکانی کومیتەی ناوەندی و ئورگانە بەرپرسەکانی پەیوەندیدار و بەڕێوەبردنی کاروباری حیزبی‌یە.

٤ــ کومیتەی هەر ڕێکخراوێک لەلایەن ئەندامانی ئەو ڕێکخراوە یان نوێنەرانی ئەوانەوە هەلْدەبژێردرێ.

٥ــ بەرزترین ئۆرگانی هەر ڕێکخراوێک کۆنفرانسی ئەو ڕێکخراوەیە کە دوو سالْ جارێک لە ئەندامانی حیزبیی ئەو ڕێکخراوە یان نوێنەرانیان پێک دێ.

٦ــ ڕێکخراوەکانی حیزب لە مەلْبەندی چالاکیی خۆیان دا دەتوانن بەرنامە و پلانی کاری تایبەت بە خۆیان دابرێژن.

تێبینی:

١ــ لە هەلومەرجی تایبەتیدا کومیتەی ناوەندی دەتوانێ شێوەی گونجاوی دیکە بۆ ڕێکخراوی حیزب پەسند بکا.

کتێبخانەی دیجیتالی
www.rabari.org

٢_ ڕێکخراوەکانی حیزب لە دەرەوەی کوردستان بەگوێرەی ئاییننامەیەکی تایبەت و گونجاو کە بە پەسندی کومیتەی ناوەندی دەگا، بەڕێوەدەچن.

فەسڵی پێنجەم: ئورگانەکانی بەڕێوەبەریی حیزب

ماددەی دوازدەیەم: کۆنگرەی حیزب

١_ بەرزترین ئۆرگانی حیزب کۆنگرەیە.

٢_ کۆنگرەی حیزب هەر سێ ساڵ جارێک لە ئەندامانی ئەسڵی و جێگر و ڕاوێژکارانی کومیتەی ناوەندی و ئەندامانی کۆمیسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوی نێوخۆو بەرادەیەک کە کومیتەی ناوەندی دیاریی دەکا لە نوێنەرانی ئەندامانی دیکەی حیزب پێکدێ.

٣_ کونگرەی نائاسایی لە سەر داخوازی کومیتەی ناوەندی، یان دوو لە سێی کۆمیسیۆن و کومیتەکانی سەر بە کومیتەی ناوەندی و کۆمیتەی دەرەوەی کوردستان پێک دێ.

ماددەی سێزدەیەم: ئامادەکردن و چۆنیەتیی پێکهێنانی کۆنگرە یەکێک لە ئەرکەکانی کومیتەی ناوەندییە.

ماددەی چاردەیەم: ئەرک و دەسەڵاتی کۆنگرە ئەمانەن:

١_ ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەندی هەڵدەسەنگێنێ و بریاری لەسەر دەدا.

٢_ ڕێبازی گشتیی، ستراتیژی و تاکتیکیی حیزب دیاری دەکا.

٣_ بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆی حیزب پەسند دەکاو ئەگەر پێویست بوو دەسکارییان دەکا.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

٤_ ئەندامانی ئەسڵیو جێگری کومیتەی ناوەندیی حیزبو ئەندامانی کۆمیسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوی نێوخۆ هەڵدەبژێرێ.

ماددەی پازدەیەم: شێوەی هەڵبژاردنی کومیتەی ناوەندی لەلایەن کومیتەی ناوەندییەوە ئامادە دەکرێ و لە کۆنگرەدا بڕیاری لەسەر دەدرێ.

تێبینی:

١. کومیتەی ناوەندیی حیزب مافی ئەوەی هەیە ئەو پەڕەکەی بە ئەندازەی یەک لە چواری ژمارەی ئەندامانی ئەسڵیی خۆی، لە ئەندامانی حیزب راستەوخۆ و بە مافی دەنگدانەوە لە کۆنگرەدا بەشدار بکا.

٢. کەسانێک دەتوانن ببنە ئەندام یان جێگری کومیتەی ناوەندی کە هەرنەبێ ٣ ساڵ رابردووی ئەندامەتییان لە حیزبدا هەبێ.

ماددەی شازدەهەم: کۆنفرانسی حیزب

١_ کۆنفرانسی حیزب لەکاتێک دا دەبەسترێ کە:

_ دەرەتانی بەستنی کۆنگرە نەبێ.

_ گیروگرفتێکی وا هاتبێتە پێش کە کومیتەی ناوەندی نەتوانێ چارەسەری بکا.

لە هەلومەرجێکی ئەوتۆدا کۆنفرانس سەلاحییەتی کۆنگرەی هەیە.

٢_ کۆنفرانس لە ئەندامانی ئەسڵی، جێگرو راوێژکارانی کومیتەی ناوەندی، نوێنەرانی کومیتەکانی شارستان، ناوەند، کومیتە و کومیسیۆنەکانی سەر بە دەفتەری سیاسی و کۆمیتەی بەرێوەبەری کاروباری حیزب لە دەرەوەی کوردستان پێک دێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

٣_ رادەی نوێنەرانی ئەو کومیتە و کۆمیسیۆنانە لەلایەن کومیتەی ناوەندییەوە دیاری دەکرێ. بەڵام لە هەر حاڵ دا دەبێ ژمارەی نوێنەرانی هەڵبژێراو لە ژمارەی ئەندامانی ئەسڵیو جێگر و راوێژکارانی کومیتەی ناوەندی زیاتر بێ.

ماددەی حەڤدەیەم: کومیتەی ناوەندیی حیزب

١_ لە ماوەی نێوان دوو کۆنگرەدا کومیتەی ناوەندی بەرزترین ئۆرگانی حیزبە و کاروباری حیزب بەڕێوە دەبا.

٢_ ئەرک و دەسەڵاتی کومیتەی ناوەندی بەم جۆرەیە:

_ بڕیارەکانی کۆنگرە جێبەجێ دەکا.

_ بەرپرسی چاوەدێری و بڕیار لە سەر سیاسەتی گشتیی حیزب لە چوارچێوەی بەرنامە و بڕیارەکانی کۆنگرە دا یە.

_ سکرتێری گشتیی حیزب، جێگرەکانی و دەفتەری سیاسی هەڵ دەبژێرێ.

_ رادەی حەقی ئەندامەتیی ئەندامانی حیزب دیاری دەکا و بەرپرسی گشتیی داهات و دەرکەوتی حیزبە.

_ لانی کەم ساڵی سێجار کۆ دەبێتەوە. ئەندامانی جێگرو راوێژکارانی کومیتەی ناوەندی لە کۆبوونەوەکانی کومیتەی ناوەندی دا بەشدار دەبن و دەنگی مەشوەرەتی یان هەیە.

تێبینی :

١_ کومیتەی ناوەندی دەتوانێ هەتا نیوەی ژمارەی ئەندامانی ئەسڵی موشاویر بۆ خۆی هەڵبژێرێ.

٢_ کۆبوونەوەکانی کومیتەی ناوەندی بە بەشداریی لانی کەم دوو لە سێی ئەندامانی ئەسڵی فەرمی دەبن.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

٣_ بڕیارەکانی کۆبوونەوەکانی کومیتەی ناوەندی وەختێک قەتعی دەبن کە زیاتر لە نیوەی هەموو ئەندامانی ئەسلی، یان دوو لە سێی ئەندامانی ئەسلیی بەشدار لە کۆبوونەوەکەدا دەنگیان بۆ بد ەن.

٤_ کومیتەی ناوەندی هەقی هەیە لە کارەکانی سکرتێری گشتی و جێگرەکانی و هەموو ئەندامانی دەفتەری سیاسی، بکۆڵێتەوە و لێپرسینەوە بکا.

٥- هیچ کەس زیاتر لە دوو دەورەی بەدوای یەک دا وەک سکرتێری گشتی هەڵ نابژێردرێ.

ماددەی هەژدەیەم: کۆمیسیونەکانی کاری حیزب

١_ کۆمیسیونەکانی کاری حیزب بەپێی لێکدانەوەو پەسەندی کومیتەی ناوەندی دیاری دەکرێن.

٢_ ئەم کۆمیسیونانە بە پێی ستراتیژیی درێژخایەن و پلانی کاری ساڵانە و چەند ساڵەی خۆیان، کە لە کومیتەی ناوەندیدا دەنگیان بۆ وەردەگیرێ، کار دەکەن.

٣_ هەر یەک لەم کۆمیسیونانە لە چوارچێوەی ئاییننامەدا لە بەجێگەیاندنی ستراتیژی و پلانی کار و بڕیاری ڕۆژانە لە کاری خۆیان دا سەربەخۆن.

ماددەی نۆزدەیەم: دەفتەری سیاسیی حیزب

١_ دەفتەری سیاسی لە سکرتێری گشتی و ٢ جێگر و ژمارەیەکی دیکە ئەندام پێک دێ کە کومیتەی ناوەندی بڕیاری لەسەر دەدا.

٢_ لە ماوەی نێوان دوو کۆبوونەوەی کومیتەی ناوەندی دا دەفتەری سیاسی بەرپرسی جێبەجێکردنی بڕیارەکانی کومیتەی ناوەندیی حیزبە.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

٣_ دەفتەری سیاسیی حیزب کاروباری کۆمیسیۆنەکان لە کۆبونەوەکانی خۆی دا تاوتوێ دەکا و بریاری پێویستیان لە سەر دەدا.

٤_ دەفتەری سیاسی کۆبوونەوەکانی خۆی بە پێی پێویست پێک دێنێ و راپۆرتی تێکۆشانی خۆی دەداتەوە بە کومیتەی ناوەندی.

ماددەی بیستم: سکرتاریای حیزب، سکرتێری گشتیی و جێگرەکانی

ئا. سکرتێری گشتی

١_ سکرتێری گشتی وتەبێژی رەسمیی حیزب بە رووی دەرەوەی حیزب دایە.

٢_ هاودەنگیی کار لە نێوان کۆمیسیونەکانی کاری بەرێوەبەری دا پێک دێنێ.

٣_ سکرتێری گشتیی حیزب بەبێ راوێژ لە گەڵ جێگرەکانی بە تەنیا هیچ بریارێک نادا مەگەر لە کاتێک دا کە دەرەتانی راوێژ نەبێ و کارێکی کتوپڕیش بێتە پێش.

٤_ سکرتێری گشتی و جێگرەکانی لانی کەم حەوتووی جارێک کۆدەبنەوە.

٥_ لە غیابی سکرتێری گشتی دا جێگری یەکەم و لە غیابی هەردووکیان دا جێگری دووهەم ئەو بەرپرسایەتییەی هەیە.

٦- جێگری دووهەم کۆبوونەوەکانی دەفتەری سیاسی و کومیتەی ناوەندی لە سەر راسپاردەی سکرتێری گشتی بانگهێشتن دەکا.

٧- جێگرەکانی سکرتێر لەلایەن سکرتێرەوە کاندیدا دەکرێن و کومیتەی ناوەندی دەنگیان لەسەر دەدا.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

تێبینی:

ـ ئەو مەسەلانەی پێوەندییان بە هەموو حیزبەوە هەیە دەبێ لە کومیتەی ناوەندی دا باسیان لێ بکرێ و بڕیاریان بۆ بدرێ.

ـ ئەو پرسانەی پەیوەندییان بە کاری هەموو کۆمیسیونەکانەوە هەیە پێویستە لە دەفتەری سیاسی بڕیاریان لە سەر بدرێ.

ـ بڕیارِ پێوەندیی بە هەر کۆمیسیونێکەوە هەبێ پێویستە بە بەشداریی بەرپرسی ئەو کۆمیسیۆنە بێتە بەرباس و پەسند بکرێ.

ماددەی بیست و یەکەم: ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتیژیی سیاسی و پلاندانان

ناوە ندی ستراتیژیی سیاسی بە پەسندی دەفتەری سیاسی و بە هاوفکری لەگەڵ کومیتەی ناوەندی، لە کەسانی پسپۆر لە بواری لێکۆڵینەوەی زانستی، سیاسی و فەرهەنگی لە نیوخۆو دەرەوەی حیزب پێک دێ و کومیتەی ناوەندی بەرپرسە ئاییننامە بۆ شێوەی کارکردنی دابنێ.

فەسڵی شەشەم:

کۆمیسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوی نێوخۆی حیزب

ماددەی بیستو دووەم: کۆمیسیۆنی پارێزگاری لە پێڕەوی نێوخۆی حیزب لە کەسانی شارەزای بەرنامەو پێڕەوی حیزب لەلایەن کۆنگرەوە هەڵدەبژێردرێ.

ماددەی بیستو سێهەم: ئەرکو سەلاحییەتەکانی کۆمیسیۆنی پارێزگاری ئەمانەن:

کتێبخانەی دیجیتالی
www.rabari.org

١ـ چاوەدێری بەسەر بەڕێوەچوونی پێرەوی نێوخۆ لە ڕێکخراوەکانی حیزب دا دەکا.

٢. لە ڕێگای نوێنەرانیەوە بەشداری کۆنفرانسەکانی حیزب دەبیَو لەسەر سەلاحییەتی کۆنفرانسەکانو دروستیی هەڵبژاردنی ئەندامانی کومیتەکانو نوێنەرانی کۆنگرە نەزەر دەدا.

٣ـ بە شکایەتی ئەندامانی هەڵپەسێراو یان دەرکراو رادەگاو ئەگەر سزاکەیانی بە پێچەوانەی پێڕەوی نێوخۆ زانی، پێشنیاری هەڵوەشاندنەوەی دەدا.

تیَبینی:

١. کۆمیسیۆنی پارێزگاری کاری بە سەر مەسایلی ئیجرایی حیزبەوە نیە.

٢. کۆمیسیۆن لە سزای ئیداری یان سزای پێشمەرگایەتی ناکۆڵێتەوەو تەنیا کاری بە سزای حیزبییە.

٣– کۆمیسیۆن نەزەرو پێشنیارەکانی بۆ پەسند کردن دەداتەوە بە کومیتەی ناوەندی.

فەسڵی حەوتەم: داهاتی حیزب

ماددەی بیست وچوارەم: داهاتی حیزب بریتییە لە:

- حەقی ئەندامەتیی ئەندامانی حیزب.
- یارمەتیی ئەندامانو لایەنگرانو دۆستانی حیزب.
- دەسکەوتی سەرمایەدانان و پرۆژەکان.

تێبینی:

١_ لە کۆمیسیونی دارایی و مالیی حیزب دا هەیئەتێکی تایبەت دیاری دەکریَ کە بەرپرسایەتیی بنکەو بنیاتە مالَی و ئابووری یەکانی حیزبی لە

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

ئەستۆ دەبێ. ئەم هەیئەتە هەر شەش مانگ جارێک، یان هەر کات دەفتەری سیاسی بە پێویست بزانێ راپۆرتی مالی و دارایی حیزب دەداتەوە بە کومیتەی ناوەندی. سنووری ئەم راپۆرتە دەفتەری سیاسی دیاریی دەکا.

٢ـ کۆمیسیونی ماڵی و دارایی حیزب دەبێ هەیئەتێک لە کەسانی پسپۆڕ لە نێوخۆی حیزب لە کوردستان و لە دەرەوە پێک بێنێ بۆ لیکۆڵینەوە لە ئیمکانی سەرمایەگوزاری، دارژتنی پلان و بەرێوە بردنی پرۆژەی گونجاو بە مەبەستی پتەوکردنی بونیەی دارایی و ماڵیی حیزب.

فەسڵی هەشتەم: چەند پرەنسیپی گشتی

• سیستمی کار و چالاکیی حیزب دەبێ لە کاری رۆتینەوە بەرەو کاری ئاگاهانە و بە بەرنامە و پلانی نووسراو بروا. بۆ ئەم مەبەستەش هەموو تەشکیلاتەکان، ئۆرگانەکان و کۆمیسیون و تیمەکانی کاری حیزب دەبێ پرۆگرام و پلانی کاری خۆیان هەبێ. لەم پەیوەندی یەدا دەبێ بەشی پرۆگرام و پلاندانان هەم لە ئاستی رێبەرایەتی و هەم لە ئاستی تەشکیلاتەکان دا وەک بەشێک لە کاری حیزب گرینگیی پێ بدرێ.

• کۆبونەوەی کومیتەکان، کۆمیسیونەکان، کۆنفرانسەکان و کۆنگرەکانی حیزب بەبێ ئاگادارکردنی بەشدارانی لە نێوەرۆکی خاڵەکانی جێگای باس پێک نایە. بریارو ئاکامەکانی کاری کۆبونەوەکانی حیزب دەبێ بنووسرێن و دوکۆمێنت بکرێن.

راپرسی لە حیزب دا بەرێوە دەچێ لە کاتیک دا کە:

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

_ پرسێکی گرینگی چارەنووسساز بێتە پێش کە کومیتەی ناوەندی نەیەوێ بۆخۆی بڕیاری لەسەر بدا.

_ هەر نەبێ دوو لە سێی ئەندامانی کومیتەی ناوەندی خوازیاری ئەو راپرسییە بن.

_ لەو حاڵەتەدا کومیتەی ناوەندی بەرپرسە کە لە زووترین کات دا (ئەوپەڕەکەی مانگێک) کومیتەیەک بۆ جێبەجێکردنی ئەو راپرسیپە لە نوێنەرانی تەشکیلاتەکان و ئورگانەکانی رێبەریی حیزب پێک بهێنێ.

تێبینی:

١. یەک لە سێی ئەندامانی کومیتەی جێبەجێکردنی راپرسی لە نوینەرانی کومیتەی ناوەندی و یەک لە سێیان لە نوێنەرانی کۆمیتەی کاروباری دەرەوەی کوردستان و یەک لە سێیان لە نوێنەرانی کۆمیسیۆنەکانی سەر بە دەفتەری سیاسی دەبن.

٢. ئەم کومیتەیە لە ئامادە کردنی پرسیارەکانی راپرسی، شێوەی بەجێگەیاندنی و راگەیاندنی ئاکامەکەی بەرپرسە.

٣. پرسیارەکانی راپرسی دەبێ بە پەسندی کومیتەی ناوەندی بگەن.

• رادەیەکی بەرچاو لە ئەندامانی ئورگانەکانی بەرێوەبەریی حیزب پێویستە لە ژنان بن و دەبێ میکانیزمی گونجاو بۆ ئەم مەبەستە لە بەرچاو بگیرێ، و ئەگەر پێویست بوو لە پرەنسیپی "هەڵاواردنی پۆزەتیڤ"یش کەڵک وەرگیرێ. ئامانج لە دیاریکردنی رێژە هەوڵدان بۆ پێکهێنانی یەکسانی لە رادەی بەشداربوونی ژنان لە گەڵ پیاوان لەم ئورگانانە لە داهاتوو دایە. بۆیە ئەو رێژەیە دەبێ بە پێی ئیمکان لە هەڵبژاردنەکانی داهاتووی ئەم ئورگانانەدا بچێتە سەرێ.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org